



**NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ  
BOSNE I HERCEGOVINE**

# **Pravilnik o posrednicima**

**Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine**

Sarajevo, juli/srpanj 2015.

## **SADRŽAJ**

I Djelokrug i definicija zastupnika

II Opšti principi

III Registrovanje posrednika

IV Zahtjevi za registrovanje

V Ugovor o posredovanju

VI Dostavljanje i objavljivanje

VII Plaćanja posrednicima

VIII Sukob interesa

IX Sporovi igrača i/ili klubova i posrednika

X Disciplinski postupak

XI Prelazne i završne odredbe

Aneks 1

Posrednička izjava za fizička lica

Aneks 2

Posrednička izjava za pravna lica

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a u skladu sa FIFA Propisima o radu s posrednicima, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 14.07.2015. godine, donio je

## **PRAVILNIK O POSREDNICIMA**

### **Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine**

#### **I Djelokrug i definicija posrednika**

##### **Član 1.**

(1) Ovaj Pravilnik sadrži standarde koje Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu NS/FS BiH ) treba da primjenjuje vezano za rad sa posrednicima.

(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se na angažovanje usluga posrednika od strane igrača i klubova u cilju:

- a) zaključenja ugovora o radu između igrača i kluba;
- b) zaključenja sporazuma o transferu igrača između klubova.

(3) Posrednik u smislu ovog Pravilnika je fizičko ili pravno lice koje uz naknadu ili bez naknade, u pregovorima posreduje i/ili zastupa igrača i/ili klubove, u cilju zaključivanja ugovora o radu ili u pregovorima posreduje i/ili zastupa igrača i/ili klubove u cilju zaključivanja sporazuma o transferu.

Termini koji se odnose na fizička lica važe za oba pola, kao i za pravna lica. Svaki termin u jedini važi i za množinu i obrnuto.

(4) Ranije zaključeni ugovori o radu i/ili sporazumi o transferima ostaju na snazi, bez obzira na važenje i primjenu ovog Pravilnika.

#### **II Opšti principi**

##### **Član 2.**

(1) Igrači i klubovi imaju pravo da angažuju usluge posrednika kada zaključuju ugovore o radu i/ili sporazume o transferu.

(2) U postupku izbora i angažovanja posrednika, igrači i klubovi obavezni su postupati uz dužnu pažnju. Pod dužnom pažnjom podrazumijeva se da igrači i klubovi ulažu razumne napore u osiguraju da posrednici potpišu relevantnu izjavu posrednika i ugovor o posredovanju zaključen između strana.

(3) Kada je u transakcije angažovan posrednik, isti mora biti registrovan u skladu sa Članom 3. ovog Pravilnika.

(4) Igračima i klubovima je zabranjeno da kao posrednike angažuju službena lica, kako je definisano u tački 11. odjeljka „Definicije“ Statuta FIFA-e.

Tačka 11. odjeljka „Definicije“ Statuta FIFA-e službena lica definiše kao: svaki član borda, komisije, sudija ili pomoćni sudija, selektor, trener i ostala lica odgovorna za stručna, medicinska ili administrativna pitanja u FIFA-i, konfederaciji, savezu, ligi ili klubu kao i sva druga lica obavezna da poštuju statut FIFA-e osim igrača.

### **III Registrovanje posrednika**

#### **Član 3.**

(1) NS/FS BiH vodi registar posrednika. U ovaj registar moraju biti registrovani posrednici svaki put kada su angažovani u transakciji u smislu člana 1. st.2 ovog Pravilnika.

(2) Igrač koji je angažovao usluge posrednika prema članu 1. st.2.a) ovog Pravilnika, mora za potrebe registracije dostaviti NS/FS BiH izjavu posrednika, u skladu sa Aneksom 1. ovog pravilnika.

U slučaju ponovnog pregovaranja o ugovoru o radu (svaka izmjena, odnosno produženje ugovora) igrač koji angažuje usluge posrednika dužan je istu dokumentaciju dostaviti NS/FS BiH.

(3) Klub koji je angažovao usluge posrednika prema članu 1. st.2.b) ovog Pravilnika, mora za potrebe registracije dostaviti NS/FS BiH izjavu posrednika, u skladu sa aneksom 2 ovog pravilnika.

Ukoliko je klub iz kojeg igrač odlazi angažovao posrednika, dužan je dostaviti primjerak izjave posrednika NS/FS BiH.

(4) Uz izjavu posrednika čije je dostavljanje predviđeno stavovima 2. i 3. ovog člana, igrači i klubovi koji angažuju posrednika, za potrebe registracije, dužni su dostaviti i međusobni ugovor o posredovanju.

(5) Naprijed navedene aktivnosti od strane igrača i klubova, moraju se izvršiti svaki put kada se vrši angažovanje usluga posrednika od strane igrača i klubova.

(6) Poslove u vezi sa registracijom posrednika, te svim ostalim poslovima vezanim za prava i obaveze posrednika, igrača i klubova koji koriste usluge posrednika, obavlja stručna služba NS/FS BiH.

### **IV Zahtjevi za registrovanje**

#### **Član 4.**

(1) Posrednik, da bi se registrovao u registar posrednika NS/FS BiH, mora ispunjavati uslove iz ovog pravilnika koji dokazuju njegovu besprijekornost u radu, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

(2) Ukoliko je posrednik pravno lice, pojedinci koji zastupaju to pravno lice u okviru predmetne transakcije, moraju ispunjavati uslove iz ovog pravilnika, što dokazuje njihovu besprijeekornost u radu, koja se cijeni u svakom konkretnom slučaju.

(3) NS/FS BiH se mora uvjeriti da posrednik kojeg je angažovao igrač i/ili klub pri vršenju svojih poslova, nema ugovorni odnos s ligama, asocijacijama, konfederacijama ili FIFA-om koji bi mogao dovesti do potencijalnog sukoba interesa.

Posrednicima se zabranjuje da, direktno ili indirektno, učestvuju u gore navedenim aktivnostima ako postoji neki ugovorni odnos s ligama, asocijacijama, konfederacijama ili FIFA-om.

(4) Smatra se da su prema NS/FS BiH ispunjene obaveze u skladu sa stavovima 1., 2. i 3. ovog člana, ukoliko je od predmetnog posrednika dobio ovjerenu izjavu o posredovanju propisanu Aneksima 1 i 2 ovog pravilnika.

## **V Ugovor o posredovanju**

### **Član 5.**

(1) Klubovi i igrači su dužni da u ugovoru o posredovanju defenišu prirodu pravnih odnosa koje imaju sa svojim posrednicima, odnosno, da li poslovne aktivnosti posrednika znače pružanje usluga, savjetovanje, zapošljavanje ili neki drugi pravni odnos.

(2) Ugovor o posredovanju zaključuje se u pismenoj formi, a mora sadržavati sljedeće podatke: imena strana, obim usluga, trajanje pravnog odnosa, iznos naknade koja se plaća posredniku, opšte uslove plaćanja, datum zaključenja ugovora, odredbe o prekidu ugovora i potpise ugovornih strana.

Ukoliko je igrač maloljetan, ugovor o posredovanju moraju potpisati i igračevi zakonski staratelji u skladu sa nacionalnim zakonima zemlje u kojoj igrač ima prebivalište.

(3) Ugovor o posredovanju koji posrednik zaključi s igračem i/ili klubom u skladu sa ovim članom, mora biti deponovan kod administracije NS/FS BiH prilikom registracije posrednika. Ukoliko ugovor nije deponovan smatra se da ne postoji.

## **VI Dostavljanje i objavljivanje**

### **Član 6.**

(1) Igrači i/ili klubovi dužni su NS/FS BiH dostaviti sljedeće podatke:

- ugovor o posredovanju;
- ugovor o radu ili transferu;
- posredničku izjavu;
- sve pojedinosti o svim dogovorenim honorarima ili plaćanjima bilo koje prirode koje su platili ili trebaju platiti posredniku.

(2) Navedene podatke iz stava 1. ovog člana potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon potpisivanja ugovora o radu ili ugovora o transferu.

(3) Nedostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana predstavlja disciplinski prekršaj i biće sankcionisano prema odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

(4) Pored toga, igrači i/ili klubovi su dužni nadležnim tijelima NS/FS BiH, UEFA-e i FIFA-e na njihov zahtjev za njihove istrage dostaviti i sve ugovore, sporazume i evidencije ili bilo koje druge informacije vezane za posrednike.

(5) Svi pomenuti ugovori moraju biti priloženi uz sporazum o transferu ili ugovor o radu, zavisno od konkretnog slučaja, za potrebe registracije igrača.

Igrači ili klubovi će osigurati da bilo koji sporazum o transferu ili ugovor o radu zaključen uz pomoć usluga posrednika sadrži ime i potpis tog posrednika.

U slučaju da igrač i/ili klub u svojim pregovorima nisu koristili usluge posrednika, pripadajuća dokumentacija koja se dostavlja u okviru predmetne registracije mora sadržavati prikaz te činjenice.

(6) NS/FS BiH je dužan krajem mjeseca marta svake kalendarske godine objaviti na svojoj zvaničnoj web stranici imena svih posrednika koje je registrovao, kao i pojedinačne transakcije u kojima su posrednici učestvovali.

Pored toga, NS/FS BiH je dužan objaviti ukupan iznos svih honorara ili isplata koje su njegovi registrovani igrači uplatili posrednicima i po svakom od svojih udruženih klubova.

Iznosi koje se objavljuju su konsolidovani ukupni iznosi za sve igrače i konsolidovani ukupni iznosi za klubove pojedinačno po klubu.

(7) NS/FS BiH takođe može igračima i klubovima staviti na raspolaganje bilo koje informacije koje se odnose na transakcije koje krše ove odredbe, a koje su relevantne za učinjene neregularnosti.

## **VII Plaćanja posrednicima**

### **Član 7.**

(1) Iznos naknade koja se plaća posredniku angažovanom da postupa u ime igrača izračunavaće se na bazi osnovnog bruto prihoda igrača tokom cijelog trajanja ugovora.

(2) Klubovi koji angažuju usluge posrednika dužne su mu isplatiti naknadu plaćanjem paušalne sume dogovorene prije zaključivanja relevantne transakcije.

Ukoliko se postigne saglasnost, plaćanje može biti vršeno u ratama.

(3) Igrači i klubovi mogu primjenjivati sljedeće smjernice prilikom plaćanja posrednicima:

- a) Ukupan iznos naknade po transakciji koji se duguju posrednicima angažovanim da postupaju u ime igrača ne bi trebao prelaziti tri posto (3%) osnovnog bruto prihoda igrača tokom cijelog trajanja relevantnog ugovora o radu.
- b) Ukupan iznos naknade po transakciji koji se duguje posrednicima angažovanim da postupaju u ime kluba u cilju zaključivanja ugovora o radu s igračem ne bi trebao prelaziti tri posto (3%) eventualnog osnovnog bruto prihoda igrača tokom cijelog trajanja relevantnog ugovora o radu.
- c) Ukupan iznos naknade po transakciji koji se duguje posrednicima angažovanim da postupaju u ime kluba u cilju zaključivanja sporazuma o transferu ne bi trebao prelaziti tri posto (3%) eventualne naknade za transfer isplaćene u vezi s relevantnim transferom igrača.

(4) Klubovi su dužni osigurati da isplate koje jedan klub treba izvršiti prema drugom klubu u vezi transfera, kao što je obeštećenje za transfer, kompenzacija za treniranje ili solidarni doprinos, neće biti isplaćivane posrednicima i da se neće vršiti plaćanje posrednicima.

Ovo vrijedi, između ostalog, za posjedovanje interesa u bilo kojem obeštećenju za transfer ili nekoj budućoj vrijednosti transfera igrača.

Ustupanje potraživanja je također zabranjeno.

(5) Svako plaćanje usluga posredovanja posredniku će vršiti isključivo klijent posrednika u korist posrednika.

(6) Nakon zaključenja relevantne transakcije, a uz pristanak kluba, igrač može dati svoju pismenu saglasnost da klub izvrši plaćanje posredniku u igračevo ime. Plaćanje izvršeno u ime igrača mora biti u skladu s uslovima plaćanja koje su dogovorili igrač i posrednik.

(7) Službenim licima, kako su definisani uslovi u članu 2. stav 4 ovog Pravilnika, je zabranjeno da primaju bilo kakve uplate od posrednika po osnovu kompletne ili dijela naknade koja se plaća posredniku za transakciju.

Protiv svakog službenog lica koje prekrši ovu odredbu biće pokrenut disciplinski postupak.

(8) Igračima i/ili klubovima koji angažuju usluge posrednika za pregovaranje o ugovoru o radu i/ili sporazumu o transferu zabranjeno je da vrše bilo kakva plaćanja takvom posredniku ukoliko je predmetni igrač maloljetan.

## **VIII Sukob interesa**

### **Član 8.**

(1) Prije angažovanja usluga posrednika, igrači i/ili klubovi dužni su osigurati uslov da ne postoji sukob interesa, niti da postoji vjerovatnoća da će se pojaviti sukob interesa bilo za igrače, bilo za posrednike.

(2) Smatraće se da ne postoji sukob interesa ukoliko posrednik pismeno objelodani eventualni stvarni ili potencijalni sukob interesa koji bi mogao imati s jednom od strana uključenih u predmet, vezano za transakciju, ugovor o posredovanju ili zajedničke interese, te ukoliko pribavi izričitu pismenu saglasnost svih ostalih uključenih strana prije početka pregovora.

(3) Ukoliko igrač i klub žele angažovati usluge istog posrednika u okviru iste transakcije pod uslovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana, predmetni igrač i klub dužni su dati svoju izričitu pismenu saglasnost prije početka pregovora i dužni su pismeno potvrditi koja će strana (igrač ili klub) posredniku isplatiti naknadu.

Strane su dužne obavijestiti NS/FS BiH o eventualnom takvom sporazumu i u skladu s istim dostaviti sve naprijed navedene pisane dokumente u toku procesa registracije.

## **IX Sporovi igrača i/ili klubova i posrednika**

### **Član 9.**

(1) U slučaju sporova između igrača i posrednika, odnosno kluba i posrednika, nadležan će biti redovan sud ili arbitraža koje ugovore obje strane, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Za naprijed navedene sporove nije dopušteno ugovarati nadležnost organa NS/FS BiH ili FIFA-e.

## **X Disciplinski postupak**

### **Član 10.**

(1) Za nepoštivanje odredbi ovog pravilnika disciplinske mjere mogu izricati nadležni organi NS/FS BiH (nacionalni sporovi) ili nadležni organi FIFA-e (međunarodni sporovi).

(2) Disciplinski postupak može biti pokrenut na temelju prijave NS/FS BiH, igrača ili kluba.

Disciplinski postupak vode nadležni organi tj. u prvom stepenu Disciplinska komisija NS/FS BiH, a u drugom stepenu Apelaciona komisija NS/FS BiH.

Odluka drugostepenog tijela – Apelacione komisije NS/FS BiH je konačna.

Na tok postupka iz ovog člana primjenjuju se proceduralna i druga pravila utvrđena Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.



(3) NS/FS BiH je obavezan na odgovarajući način objaviti izrečene disciplinske sankcije protiv nekog posrednika i o tome informisati FIFA-u, čiji će Disciplinski komitet tada odlučiti o proširenju sankcije kako bi imala dejstvo širom svijeta u skladu sa FIFA-inim Disciplinskim kodeksom.

## **XI Prelazne i završne odredbe**

### **Član 11.**

(1) Ovaj pravilnik usvojen je na sjednici IO NS/FS BiH, održanoj dana 14.07.2015.godine i stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku NS/FS BiH“.

(2) O svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim pravilnikom odlučuje Izvršni odbor NS/FS BiH, u skladu sa propisima NS/FS BiH, UEFA-e i FIFA-e.

(3) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važenje Pravilnika o zastupnicima igrača od 29.10.2007.godine.

**PREDSJEDNIK**  
**Elvedin Begić, s.r.**

## Aneks 1

### Posrednička izjava za fizička lica

Ime(na):

Prezime(na):

Datum rođenja:

Državljanstvo(a):

Kompletna stalna adresa (sa brojem telefona/faksa i e-mailom):

Ja,

.....  
(Ime(na), prezime(na) posrednika)

### OVIM IZJAVLJUJEM SLJEDEĆE:

1. Obavezujem se da ću prilikom vršenja mojih aktivnosti u svojstvu posrednika poštovati i pridržavati se bilo koje obavezujuće odredbe važećih državnih i međunarodnih zakona, uključujući naročito one koji regulišu zapošljavanje. Pored toga, pristajem da budem obavezan statutima i propisima NS/FS BiH u kontekstu vršenja mojih aktivnosti u svojstvu posrednika.
2. Izjavljujem da trenutno ne vršim nikakvu funkciju službenog lica, kako je isti definisan u tački 11 odjeljka Definicija Statuta FIFA-e i članu 2. Stav 4. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH, niti ću u predvidljivoj budućnosti vršiti takvu funkciju.
3. Izjavljujem da je moja reputacija besprijekorna, a naročito potvrđujem da nisam pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodim u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela učinjenog s umišljajem, za koje mi je izrečena kazna zatvora na 3 (tri) mjeseca i više. Takođe, potvrđujem da nisam pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodim u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela iz oblasti sporta, bez obzira na vrstu kaznene sankcije.
4. Izjavljujem da nemam nikakav ugovorni odnos s NS/FS BiH, asocijacijama, konfederacijama ili FIFA-om koji bi mogao dovesti do potencijalnog sukoba interesa. U slučaju dvojbe, biće prikazan/dostavljen bilo koji relevantni ugovor.
5. Izjavljujem, u skladu sa Članom 7. stav 7 Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 7., stav 4 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da neću primati nikakve uplate koje jedan klub treba izvršiti prema drugom klubu u vezi s transferom kao što su obeštećenje za transfer, kompenzacija za treniranje ili solidarni doprinos.

6. Izjavljujem, u skladu sa Članom 7. stav 8 Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 7., stav 8 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da neću primati nikakve uplate od bilo koje strane ukoliko je predmetni igrač maloljetan, kako je definisano u tački 11 odjeljka Definicija u FIFA Propisima o statusu i transferu igrača.
7. Izjavljujem da neću učestvovati, ni direktno ni indirektno, niti se na drugi način povezivati sa klađenjem, kockanjem, lutrijama i sličnim događajima ili transakcijama vezano za nogometne utakmice. Prihvatam da mi je zabranjeno da imam udjele, bilo aktivno ili pasivno, u kompanijama, koncernima, organizacijama itd. koje promovišu, mešetare, organizuju ili vode takve događaje ili transakcije.
8. Dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 1 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH pribavi pune podatke o bilo kojoj uplati bilo koje prirode koju mi doznači neki klub ili igrač za moje usluge u svojstvu posrednika.
9. Dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 1 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH, konfederacije ili FIFA pribave, po potrebi, u svrhu njihovih istraga, sve ugovore, sporazume i evidencije u vezi s mojim aktivnostima u svojstvu posrednika. Isto tako, dozvoljavam da gorepomenuta tijela pribave i bilo koju drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje druge strane koja savjetuje, pospješuje ili uzima aktivno učešće u pregovorima za koje sam ja odgovoran.
10. Dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 3 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH drži u posjedu i obrađuje bilo koje podatke za potrebe njihovog objavljivanja.
11. Dozvoljavam, u skladu sa Članom 10. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 9., stav 2 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH objavi pojedinosti o eventualnim disciplinskim sankcijama koje su mi izrečene i o istima obavijesti FIFA-u.
12. U potpunosti sam svjestan i prihvatam da će ova izjava biti stavljena na raspolaganje članovima nadležnih tijela NS/FS BiH.
13. Napomene i opservacije koje mogu biti potencijalno relevantne:  
.....  
.....  
.....

Ovu izjavu dajem u dobroj vjeri, a njena istinitost se zasniva na informacijama i materijalima koji su mi trenutačno dostupni, i slažem se da NS/FS BiH ima pravo provesti provjere koje mogu biti neophodne za verifikovanje informacija iz ove izjave.

Takođe prihvatam da sam podnošenjem ove izjave, u slučaju da se gorepomenute informacije promijene, dužan NS/FS BiH smjesta obavijestiti o takvim izmjenama.

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(Potpis)

## Aneks 2

### Posrednička izjava za pravna lica

Naziv kompanije (pravnog lica/subjekta):

Adresa kompanije (sa brojem telefona/faksa, e-mejlom i web-adresom)

U daljem tekstu „kompanija“.

Ime(na) i prezime(na) pojedin(a)ca koji je(su) pravovaljano ovlašten(i) za zastupanje gore navedene kompanije (pravnog lica/subjekta):

*(NB: svaki pojedinac koji postupa u ime kompanije dužan je popuniti posebnu Posredničku izjavu)*

Ja,

.....

(Ime(na), prezime(na) pojedinca koji zastupa pravno lice/subjekt)

koji sam pravovaljano ovlašten za zastupanje kompanije

### **OVIM IZJAVLJUJEM SLJEDEĆE:**

1. Obavezujem se da ćemo kompanija koju zastupam i ja poštovati i pridržavati se bilo koje obavezujuće odredbe važećih državnih i međunarodnih zakona, uključujući naročito one koji regulišu zapošljavanje, prilikom vršenja mojih aktivnosti u svojstvu posrednika. Pored toga, izjavljujem da kompanija koju zastupam i ja pristajemo da budemo obavezani statutima i propisima NS/FS BiH u kontekstu vršenja aktivnosti u svojstvu posrednika.
2. Izjavljujem da trenutno ne vršim nikakvu funkciju službenog lica, kako je isti definisan u tački 11 odjeljka Definicija Statuta FIFA-e i članu 2. Stav 4. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH, niti ću u predvidljivoj budućnosti vršiti takvu funkciju.
3. Izjavljujem da je moja reputacija besprijekorna, a naročito potvrđujem da nisam pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodim u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela učinjenog s umišljajem, za koje mi je izrečena kazna zatvora na 3 (tri) mjeseca i više. Takođe, potvrđujem da nisam pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodim u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela iz oblasti sporta, bez obzira na vrstu kaznene sankcije.
4. Izjavljujem da ni kompanija koju zastupam ni ja nemamo nikakav ugovorni odnos s NS/FS BiH, asocijacijama, konfederacijama ili FIFA-om koji bi mogli dovesti do potencijalnog sukoba interesa. U slučaju ikakve dvojbe, biće prikazan bilo koji relevantni ugovor.

5. Izjavljujem, u skladu sa Članom 7. stav 7 Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 7., stav 4 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da ni kompanija koju zastupam ni ja nećemo primati nikakve uplate koje jedan klub treba izvršiti prema drugom klubu u vezi s transferom kao što je obeštećenje za transfer, kompenzacija za treniranje ili solidarni doprinos.
6. Izjavljujem, u skladu sa Članom 7. stav 8 Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 7., stav 8 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da ni kompanija koju zastupam ni ja nećemo primati nikakve uplate od bilo koje strane ukoliko je predmetni igrač maloljetan, kako je definisano u tački 11. odjeljka Definicija u FIFA Propisima o statusu i transferu igrača.
7. Izjavljujem da ni kompanija koju zastupam ni ja nećemo učestvovati, ni direktno ni indirektno, niti se na drugi način povezivati sa klađenjem, kockanjem, lutrijama i sličnim događajima ili transakcijama vezano za nogometne utakmice. Prihvatam da je i kompaniji koju zastupam i meni zabranjeno da držimo udjele, bilo aktivno ili pasivno, u kompanijama, koncernima, organizacijama itd. koje promovišu, mešetare, organizuju ili vode takve događaje ili transakcije.
8. U ime kompanije koju zastupam, dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 1 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH pribavlja pune podatke o bilo kojoj uplati bilo koje prirode koju kompaniji doznači neki klub ili igrač za njene usluge u svojstvu posrednika.
9. U ime kompanije koju zastupam, dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 1 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH, konfederacije ili FIFA pribavljaju, po potrebi, u svrhu njihovih istraga, sve ugovore, sporazume i evidencije u vezi s aktivnostima u svojstvu posrednika kompanije. Isto tako, dozvoljavam da gorepomenuta tijela takođe pribave bilo koju drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje druge strane koja savjetuje, pospješuje ili uzima aktivno učešće u pregovorima za koje je odgovorna kompanija koju zastupam.
10. U ime kompanije koju zastupam, dozvoljavam, u skladu sa Članom 6. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 6., stav 3 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH drži u u svom posjedu i obrađuje bilo koje podatke za potrebe njihovog objavljivanja.
11. U ime kompanije koju zastupam, dozvoljavam, u skladu sa Članom 10. Pravilnika o posrednicima NS/FS BiH i Članom 9., stav 2 FIFA-inih Propisa o radu s posrednicima, da NS/FS BiH objavi pojedinosti o eventualnim disciplinskim sankcijama koje su izrečene kompaniji koju zastupam i o istim obavijesti FIFA-u.
12. U potpunosti sam svjestan i prihvatam da će ova izjava biti stavljena na raspolaganje članovima nadležnih tijela NS/FS BiH.

13. Napomene i opservacije koje mogu biti potencijalno relevantne:

.....  
.....  
.....

Ovu izjavu dajem u dobroj vjeri, a njena istinitost se zasniva na informacijama i materijalima koji su mi trenutačno dostupni, i slažem se da NS/FS BiH ima pravo provesti provjere koje mogu biti neophodne za verifikovanje informacija iz ove izjave. Takođe prihvatam da sam podnošenjem ove izjave, u slučaju da se gorepomenute informacije promijene, dužan NS/FS BiH smjesta obavijestiti o takvim izmjenama.

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(Potpis)